



Dithulaganyo tsa thuso ya dilo tsa temo (di-FISP) tse e leng karolo ya Green Revolution di paletswe ke go tihomamisa gore dijo di tla nna di ntse di le teng, go tihomamisa gore batho ba kwa magaeng ba kgona go nna ba na le se ba itshedisang ka sone le go fokotsa lehuma. **GO NA LE MOO**, di dirile gore balemi ba ikaege thata ka dilo tseno tsa temo tse go tlamelwang ka tsone (dipeo tse di rulagantsweng, menontsha le dibolayaditshenekegi) mme di ba pateleditse go tsena mo sekolong se se sa feleng.

Dibaotšhara, menontsha le dilo tse dingwe tse di dirisiwang mo temong gantsi di a latlhega kgotsa di a utswiwa pele ga di fitlha kwa baleming. Balemi bao ba ba di amogelang gantsi ba di rekisetsa balemi ba ba humileng.

Dithulaganyo dingwe tsa FISP di itlhokomolosa ditlhopha dingwe tse di nang le go se elwe tlhoko – bogolo jang balemi ba basadi – ba gape ba itlhokomolosiwang ke batlhankedi ba kgaolo le dikgosi tsa motse. Ditlhopha tseno gape **ga di kgone go duela** madi a tshwanetseng go duelwa go nna maloko a mekgatlho mengwe ya balemirui le meneelo e ba tshwanetseng go e duela go tshwanelegela go bona thuso ya madi.

Di-FISP **ga di thuse** dinaga go aga thulaganyo ya temo le ya dijo e e nonofileng le e nnelang ruri. Mo boemong jwa moo, di godisa matshwenyego a gore a dijo di tla nna di le teng e bile di oketsa le lehuma, mme gape di senya mmu le metsi tsa Aforika.

Ke ka ntlha yang fa di-FISP di sa kgone go fitlhelela maikaelelo a tsone?

